گلِ درایۂ استان

از

امام الدین مخمور

ڈیگسٹ

امامُ الدین مخمورؔ

رگل دراےِ اَستان

بڈہ دۂ ہۂ ھُنجس بوٗنہ گوٗ آلوَ
اَسلم اعلیکم کتیہِ چھک مالوَ
دعلیکم سلام ہیوٗ رکھس گل مالِ
رکیتھ پاٹھِ آیکھ یتہٕ کالِ یژ کالِ

بوٗگٔت غیر زان
بٔی چھا شایان
رگل دراےِ اَستان

مال دیُدٕ ژٕہی چھس نادس آمژ
اَسان گرژ ھنے گرِہٕ چھس دراڑ
دان یس نالِ گوٚیہ چھےِ ترژھ جایا
اتہِ چھا آسان موکہ لنَ پایاہ

ژٕہی چھس پران
دوہ چھا روزان
رگل دراےِ اَستان

پوشہ باغن اَز یاوُن آمُت
بُلبُل تانِ از پھیرنہِ درامُت
رسہ رسہ زُلفن کاکُل شیرَو
بمُبرنِ گَیِن گَیِن بوزنہِ نیرَو

دل بہلاوان
گلزار چھاوان   رگل درایہِ اسَتان

ژھٹہ تکارِ منز کرِہ ہوسیلاہ
اَستان گرِژھ ہوَ وچھہِ میلاہ
یدُوی مانکھ شُلِہ نیرَو
ژیہ گرِژھ گر گرِ تیلہِ کرہ پھیرَو

کوِنہ چھک نیران
پتہ ییہ بأیُ جان   رگل درایہ اَستان

۵

ترٕوشِ تروش موٗنجہ گول پاواہ ہمہ ہو
ہٮ۪رِہ کنہِ باغَس منز باگ ژھمہِ ہو
تمہِ پتہ بادم چاپاہ کرہ ہو
ہینگہ طوٗمارن رگہ ڈوٗرِ جرہ ہو

پھلیاہ کیاہ جان
نیرہ ہو چھاوان رِگ دراےِ آستان

رِگ مالِ بوزیلہِ لوکچار او سُم
لوکچار او سُم نبہ نار او سُم
باغس پنہٕ نِس گلزار او سُم
پنہٕ نوی دِل مہِ دلدار او سُم

بوزوٕئِن داستان
حسرت نہ ارمان رِگ دراےِ آستان

دوہہ اکہ شوقاہ گوم بیتھ پانس
نظراہ دِمہ ہا بونہ اَستانس
گرِہ بو درایس لو گھٹی آسُس
اَستان گژہِ چھتے یارہ بل واژس

تاپہ دوہ اوس جان
ہٹنز اوس پاران
رِگل درابہِ اَستان

ہانزہ ہلہ ڈِبو ٹھُم ونُمس باباہ
ناو رٹ بال کُن مہ تہِ گژھ جایاہ
آلو بوزُن دوپنم ولہ یوُر
ناو چھی جاجنِ لو بتہ رہو گژھہ توُر

دکھ چھُم راوان
تو ہہِ چھُس پاران
رِگل درابہِ اَستان

کَن ھتھ یلہِ بوٗ وأژس اَستان
تمہِ وِزِہ تتہٕ أسِ دیدار ہاوان
وارِہ بوز نادِہ منزِہ یلہِ بودرائس
لگہٕ ارساتس منز بوٗ ژائس

لُگھ آیسُ لاران
بوٗ تتہِ چھس دوران — رگل درایہِ اَستان

کٔم تان پیٹکِن بُرقس لمُوٗنم
زوٗنم کانھہ مایہٕ نوٗسی آسِم
لوکٹی لوکٹی آکھ غیر مرداہ
یلہِ بوٗ وچھنس زَن تس گوٚ پراہ

ڈیوٗڈھم غیر زان
بوٗ ھتھ بوٗ ھتِہ اوچھان — رگل درایہِ اَستان

نہ ہوہ چھُم وُچھمُت نہ ہوہ بوزانَن
مُژہ منزہ زَن پھٹو آناگ فاناگ
منزہ چھِس کیژاہ ایرکھ ووتھ مہ
ونہ کس ترِیشہ دادہ ہیوُرتانِ ہوکھ مہ

ہیرہ ِ بوان گوم سران
ایرک ووتھران   رِگ درایہِ اَستان

خُومار اوُس دِشہ وُنِ چشمَن
یانَس وَندہ ہَن جانگ دُشمن
تنہ لَس گرُڑھ تَس وُیس ہِنِ گردَن
ٹھٹھ کیُت کرُنم نمِ غیر مردَن

گوشت حیران
گیاہ تانِ ووران   رِگ درایہِ اَستان

بو وَنان ذاتس وندہ ہا زُوجان
شُو وَنان ناوَس لگہ ہے قُربان
بو دپان ذاتس لگہ ہا ناوس
شُو دَپان بَس چھُم چوٗنُوی ہاوَس

آسِس زانان
ونہ چھس منده چھان — رگل درایہ اَستان

بو دَپان ذاتس کا ستم غم مہ
شُو کران بُرقس پتہ لمہ لمَ مہ
بو دَپان موت چھُم زاگان جانس
شُو دِوان شیطان تھپہ ایمانس

وُچھ کیوتھ اَستان
چھکنا بوزان — رگی درایہ اَستان

بومنگان ذاتس کرتم یاژِہی
شُووَنان ژیتکِن لگھے یاژِہی
یورہ مِہ دپومَس ہنہ باگوی کیاہ؟
دپُونم محبت چہِ نُوہی بہیہِ کیاہ

لگھے قربان
وندہ ہے زُوجان رگل دراہِ آستان

زردِی پھیرم کوتاہ ندرہ ہا
کُنِ زُنِ مردن منز کیا کرہ ہا؟
نالہِ تان ایرک ژھٹہ مِہ درایم
ہمرہِ بونہ پانس تھرہ تھرہ ژایم

مندہ پھان منڈچھان
دپومس چھُنہ جان رگل درایہِ آستان

رگِ مالِ کرکھے بدوسے پڑھ مہ
گُکھ آس اوچھان زنِ گیہ لڑھ مہ
أندِ پیٹ یلہ آس اوچھان سارِی
باقی آسم سوٗ خجل خوارِی

درایس نادان
رِگُ چھس موران   رگِ درایہِ اَستان
لُوکو دیوہیم ہتہ بی گوہی کیا
ئُ چھاجائز توبہ توبہ
دیوہیم کیزاہ چھک نالایق
مردن منز ہاگ یور کنوٗ ژاکھ
چھکنا منزہ چھان
بیقل نادان   رگِ درایہِ اَستان

دُیوِ مکھ ہَتہ جُومہ نہ جُو چھُنہ راہ
تِم آس مجبُور بوتہِ کیا کرہٰ
نُوکن منز بیتہ ژِئلنیَ آیَس
ناحقہ پاحقہ وَلنےَ آیَس

اوسُم پھیران
نی چھَس سوچان رِگل درایہِ اَستان

اورہ چھَس اِیوان لاینہ یوکُن
یورہ چھَس ایوان لاینہ ہوکُن
باٹاہ سنڈلہِ کھورا کھ رووُم
اتھِ کتہ ییہِ ہَم تتہِ ہتی ترووُم

یہِ ہیو گوَ طوفان
کُس اوس زانان رِگل درایہِ اَستان

ابنہ وِٕن بنگہِ ٕن سَم سوترِاہ گوَ
ڈِکہ ٹکہِ وُٕس ہیپہِ سُوتہِ کُم تانِ کھیو
پُرتہ یاراہ گوم مینزِ ے یادَن
لُتہِ مونڈ کرہِ ہم کُس رُود آدَن

کھور بانوَسان
اوچھان اوچھان رِگل درایہ اَستان

شرونِ شرونِ کتہِ رُود رونہِ داماٰنسَ
سووَدان یانسَ بووَدان جانسَ
ہیٚچ سُم گیہِ گُم مَنسَ گیہِ زَٹھ
پوڈر کتہِ رُوزِ رُخسارن پیٹھ

آسس ریوان
بُتھہِ بُتھہِ دِیوان رِگل درایہ اَستان

شُرمن کرُونم روپیں لپولتھ مہ
برہتھی اوسُم گردسے نپتھ مہ
خوناہ ہورُمہ پانو گوی کیاہ
یورنے پیہِ ہنکھ پانس چھُی راہ

پاناہ ماران
بیہِ اوش ہاران
رگل دراپہِ استان

کوناہ بوزکھ فلدائی سپنزُس
شامُس کہتانِ گرہ یلہِ وازُس
تتہ مہِ پتہ نژُی راجاہ اوسُم
پانس پانے گھرُ مہِ کوسُم

اوسُم باسان
گرہ چھُم استان
رگل دراپہِ استان

پتہ مہ اُستان گژھنُوی ترٛدُم
عشقکُ شہمار نندرے سودُم
ہیبت سُوہی چھُم ووُن گیتھ گژھ نوٗر
بِجُرس منز ووُن مِتہ کرتم زور

دِل چھُھنہ مانان
ووُن چھِس ژٕہ جان

رگل درایہ اُستان

از ژٕہ دِدھہ کرِس چکہ چاوس منز
پینہ نِس دِلکِس پیراوس منز
ہیون ید بوزکھ از ییتھ روزکھ
محمود حبیبُن بیتھاہ بوزکھ

کونہ چھک مانان
نِی گژھِہ ہے جان

رگل درایہ اَستان

مطبوعہ

نیو کشمیر پریس

ملنے کا پتہ

(۱) کشمیر بک سنٹر امیراکدل سرینگر

(۲) سکندر نیوز ایجنسی امیراکدل سرینگر

(۳) بیسٹ بک شاپ سرینگر